

1. Vrsta usluge	PAKET ZA MLADE Posebno kreiran proizvod koji omogućava korištenje bankarskih proizvoda i usluga bez mjesečne naknade za korištenje.																																																
2. Poslovno ime i adresa davaoca usluge	ASA Banka d.d. Sarajevo, Trg međunarodnog prijateljstva 25, 71000 Sarajevo																																																
3. Iznos usluge, oznaka valute i uslovi korištenja	Pregled proizvoda, usluga i pogodnosti za Paket za mlade (u daljem tekstu: Paket): <u>1.Osnovni model:</u> - Tekući račun - otvaranje i vođenje računa; - Mastercard debitna kartica za mlade sa posebnim dizajnom* - upisnina i godišnja čl. - Mobilno bankarstvo** – naknada za otvaranje i naknada za mjesečno korištenje; - Dostava izvoda po tekućem računu putem e-maila. *za izdavanje i gašenje debitne kartice neophodna je saglasnost zakonskog zastupnika/staratelja ukoliko se radi o maloljetnim licima. - **za otvaranje i zatvaranje MBank usluge neophodna je saglasnost zakonskog zastupnika/staratelja ukoliko se radi o maloljetnim licima.																																																
4. Trajanje ugovora	Ugovor za maloljetnog korisnika zastupan/a po zakonskom zastupniku/staratelju (shodno dostavljenom aktu koji to dokazuje), zaključuje se na određeno vrijeme, do 26. godine starosti Korisnika, s tim da sticanjem punoljetstva Korisnika, a ukoliko su ugovorne strane saglasne da se prava, obaveze i odgovornosti po osnovu Ugovora nastave i nakon dana sticanja punoljetstva Korisnika, Banka i Korisnik bi zaključili aneks Ugovora i to sa trajanjem u periodu od dana sticanja punoljetstva do navršene 26. godine života Korisnika, uz isključenje zakonskog zastupnika Korisnika. Ugovor za punoljetnog korisnika se zaključuje na određeno vrijeme do 26. godine starosti Korisnika. Svako ponašanje Korisnika, suprotno od ugovorenih obaveza predstavlja kršenje Ugovora i ovlašćuje Banku da jednostrano otkaže Ugovor, što ima za posljedicu dospijeće svih obaveza za plaćanje po bankarskim proizvodima i uslugama uključenim u Paket.																																																
5. Visina i promjenljivost nominalne kamatne stope	Definisano u pojedinačnim ugovorima za proizvode koji se koriste u Paketu proizvoda.																																																
6. Efektivna kamatna stopa i ukupan iznos koji korisnik mora da plati, odnosno koji treba da mu se isplati	Definisano u pojedinačnim ugovorima za proizvode koji se koriste u Paketu proizvoda.																																																
7. Iznos i broj rata kredita i periodi u kojima dospijevaju (mjesečno, tromjesečno i dr.)	Definisano u pojedinačnim ugovorima za proizvode koji se koriste u Paketu proizvoda.																																																
8. Troškovi održavanja jednog ili više računa na kojima će se evidentirati transakcije uplata i povlačenja sredstava, izuzev ako to otvaranje računa nije samo ponuđena opcija, zajedno sa troškovima korištenja određenog sredstva otplate, kako za transakcije plaćanja tako i za povlačenja sredstava, te sve druge naknade i troškove koji proizilaze iz ugovora uz određenje da li su fiksni ili promjenljivi i uslovi pod kojima se mogu mijenjati	CIJENE PROIZVODA/USLUGA U PAKETU <table><tr><th>Vrsta usluge</th><th>Naknada u KM</th><th>Način obračuna</th><th>Promjenljivost</th></tr><tr><td colspan="4">Osnovni model paketa</td></tr><tr><td colspan="4">Tekući račun</td></tr><tr><td>Vođenje tekućeg računa:</td><td>0,00</td><td>mjesečno</td><td>promjenjiva</td></tr><tr><td colspan="4">Mastercard debitna kartica sa posebnim dizajnom</td></tr><tr><td>Godišnja članarina za osnovnog korisnika</td><td>0,00</td><td>mjesečno</td><td>promjenjiva</td></tr><tr><td colspan="4">Mobilno bankarstvo</td></tr><tr><td>Mjesečno održavanje usluge</td><td>0,00</td><td>mjesečno</td><td>promjenjiva</td></tr><tr><td colspan="4">Izvod</td></tr><tr><td>Dostava izvoda po tekućem računu i kreditnoj kartici putem e-maila</td><td>0,00</td><td>mjesečno</td><td>promjenjiva</td></tr><tr><td colspan="4">Transakcije unutrašnjeg platnog prometa obavljene putem Mobilnog bankarstva</td></tr><tr><td>Plaćanje na račune drugih fizičkih i pravnih lica unutar Banke</td><td>0,60</td><td>po nalogu</td><td>promjenjiva</td></tr></table>	Vrsta usluge	Naknada u KM	Način obračuna	Promjenljivost	Osnovni model paketa				Tekući račun				Vođenje tekućeg računa:	0,00	mjesečno	promjenjiva	Mastercard debitna kartica sa posebnim dizajnom				Godišnja članarina za osnovnog korisnika	0,00	mjesečno	promjenjiva	Mobilno bankarstvo				Mjesečno održavanje usluge	0,00	mjesečno	promjenjiva	Izvod				Dostava izvoda po tekućem računu i kreditnoj kartici putem e-maila	0,00	mjesečno	promjenjiva	Transakcije unutrašnjeg platnog prometa obavljene putem Mobilnog bankarstva				Plaćanje na račune drugih fizičkih i pravnih lica unutar Banke	0,60	po nalogu	promjenjiva
Vrsta usluge	Naknada u KM	Način obračuna	Promjenljivost																																														
Osnovni model paketa																																																	
Tekući račun																																																	
Vođenje tekućeg računa:	0,00	mjesečno	promjenjiva																																														
Mastercard debitna kartica sa posebnim dizajnom																																																	
Godišnja članarina za osnovnog korisnika	0,00	mjesečno	promjenjiva																																														
Mobilno bankarstvo																																																	
Mjesečno održavanje usluge	0,00	mjesečno	promjenjiva																																														
Izvod																																																	
Dostava izvoda po tekućem računu i kreditnoj kartici putem e-maila	0,00	mjesečno	promjenjiva																																														
Transakcije unutrašnjeg platnog prometa obavljene putem Mobilnog bankarstva																																																	
Plaćanje na račune drugih fizičkih i pravnih lica unutar Banke	0,60	po nalogu	promjenjiva																																														

Plaćanje na druge banke u zemlji za iznose do 10.000,00 KM	1,00	po nalogu	promjenjiva
Plaćanje na druge banke u zemlji za iznose 10.000,01 KM i više/RTGS	4,00	po nalogu	promjenjiva
Transakcije obavljene Mastercard debitnom karticom za mlade sa posebnim dizajnom			
Podizanje gotovine na bankomatima Banke	bez naknade		promjenjiva
Podizanje gotovine na bankomatima članicama BH mreže u zemlji	2,00	po transakciji	promjenjiva
Podizanje gotovine na bankomatima I POS terminalima drugih banaka u zemlji	1,50%+12,00 KM po transakciji	po transakciji	promjenjiva
Podizanje gotovine na bankomatima I POS terminalima drugih banaka u inostranstvu	1,50%+15,00 KM po transakciji	po transakciji	promjenjiva
Provizija za konverziju na transakcije kupovine i podizanja gotovine u inostranstvu	1,00% od iznosa transakcije	po transakciji	promjenjiva

TROŠKOVI OTVARANJA I VOĐENJA PAKETA

Ugovaranje paketa	0,00 KM
Mjesečno održavanje paketa	0,00 KM
Naknada za prelazak iz manjeg paketa u veći	0,00 KM
Naknada za prelazak iz većeg paketa u manji	10,00 KM
Naknada za gašenje paketa	0,00 KM

Naknade su promjenljive.

Vrste i visine naknada/provizija između ostalog određuju se prema utrošku materijala, trošku vanjskih usluga i kadrovskih resursa Banke neophodnih za izvršenje ugovora zaključenih sa Korisnikom. Tarife naknada/provizija s obzirom na prethodno navedeno, su promjenjiva kategorija i mijenjaju se u skladu sa poslovnom politikom Banke, uslovljene ekonomskom opravdanošću poslovanja.

9. Informacija o obavezi korištenja notarskih usluga prilikom zaključenja ugovora

Nema obaveze korištenja notarskih usluga.

10. Informacija o obavezi zaključenja ugovora o sporednim uslugama povezanim sa osnovnim ugovorom, naročito kad je zaključenje takvog ugovora obavezno radi dobijanja usluge prema uslovima iz oglasa

Tekući račun u konvertibilnim markama je uslov za korištenje Paketa. Korisnik se može naknadno opredijeliti za neku od usluga ovog Paketa, a Banka će to omogućiti na način da Korisnik dostavi zahtjev/nalog za tom uslugom i potrebnu dokumentaciju. Banka ima pravo odlučivanja o odobrenju zahtjeva za prekoračenje po tekućem računu, kreditne kartice i kredita, bez obaveze obrazloženja odluke. Prilikom realizacije svakog proizvoda u sklopu ovog Paketa Korisniku će se uručiti pripadajući Informacioni list, kao i ostala ugovorna dokumentacije, ovisno o proizvodu, i to Opštim uslovima koji su objavljeni u poslovnim prostorijama Banke, kao i na zvaničnoj internet stranici Banke www.asabanka.ba o čemu se Korisnik može informisati.

U slučaju otkaza ovog Paketa, Korisnik se može izjasniti o nastavku korištenja proizvoda/usluga Banke po standardnim uslovima.

11. Kamatna stopa koja se primjenjuje u slučaju kašnjenja u izmirenju obaveza i pravila za njeno prilagođavanje, te druge naknade koje se plaćaju u slučaju neispunjenja obaveza

Na Paket se ne primjenjuje kamata. Kada se kamata primjenjuje po proizvodu iz paketa, tada je definisana u pojedinačnim ugovorima za proizvode, kao i Informativnim listovima i Opštim uslovima za te proizvode.

12. Po potrebi, instrumenti obezbjeđenja ispunjenja obaveza

Za uslugu otvaranja i održavanja Paketa, Banka ne uzima instrumente obezbjeđenja.

13. Iznos naknade za prijevremeni povrat

Ne primjenjuje se na ovu vrstu usluge.

14. Pravo korisnika da na zahtjev dobije besplatnu kopiju nacrtu ugovora, izuzev ako banka u vrijeme podnošenja zahtjeva korisnika ocijeni da ne postoje uslovi za zasnivanje odnosa sa korisnikom u konkretnom pravnom poslu

Korisnik na zahtjev ima pravo da dobije besplatnu kopiju nacrtu ugovora, izuzev ako Banka u vrijeme podnošenja zahtjeva ocijeni da ne postoje uslovi za zasnivanje odnosa sa Korisnikom.

15. Period u kojem banku obavezuju podaci dati u pregovaračkoj fazi	Ukoliko se paket proizvoda otvara na osnovu datog informacionog lista Banke, a prije potpisivanja Ugovora, ista obavezuje Banku u periodu od 8 (osam) dana od dana uručivanja informacionog lista Korisniku.
16. Uslovi polaganja novčanog depozita kod banke, ako je to uslov za odobravanje kredita, kao i mogućnost i uslovi zatvaranja kredita novčanim depozitom	Ne primjenjuje se na ovu vrstu usluge.
17. Pravo Korisnika kredita na odustanak od ugovora	Ne primjenjuje se na ovu vrstu usluge.
18. Raskid ugovora	Svaka ugovorna strana može otkazati ugovor uz otkazni rok od 14 (četrnaest) dana. Ugovor prestaje otkazom Ugovora jedne od ugovornih strana, sporazumnim raskidom Ugovora ili smrću Korisnika. Ukoliko Korisnik želi otkazati ugovor, dužan je o tome Banci podnijeti pisani zahtjev i dužan je izmiriti sve neizmirene obaveze iz Paketa.
19. Prijevremena otplata kredita	Ne primjenjuje se na ovu vrstu usluge.